



Сонуннар

КОЛЛЕГИЯ МУННЬАҔАР

Ыйым 16 күнүгэр улуус дьаһалтатын мунньахтыыр саалатыгар "Чурапчы улууһа (оройуона)" МТ баһылыгын иһинэн үлэлэр коллегия уочараттаах мунньага ыытыллына.

Мунньахха 5 бопсуроос көрүлүннэ. Бастакынан "СР ОДЫКХ ГУТ Чурапчытаагы филиалын 2014-2015 сс. оттук сезонугар бэлэмнээһинин уонна 55 сыллаах үбүлүүдэригэр бэлэмнээһинин туһунан" бопсурооска филиал дириэктэ-рэ Е. И. Савинин информацията истилиннэ. Бопсуроос дьүүлүннэригэр СР ОДЫКХ ГУТ республикатаагы проф-союзнай комитетин председателэ С. Е. Анисимов кытты-ны ылла.

Аны кыһыынты кыстыаа бэлэмнээһини филиал өрөмүөн ыстаттарга 7 мөл. 996 тыһ. солк. көрүлүбүт. Ити үбү хайдах, ханнык сыалга ороскуттуур былааннаахтара биллэрини-риппинэ. Аны кыһын алтынньы ыйга Чурапчытаагы ком-мунальнай сулууска тэриллэбитэ 55 сыла туолар. Баста-кы тэрилтэни Ага дойдун сэрэгин кыттылаага, элбэх бойбу-ой уордуннар кавалердара С. Д. Флегонтов тэрийбит. Бу үбүлүүгө бэлэмнээһини тэрээһин үлэлэр тустарынан кэпсэ-тиллибэ. С. Е. Анисимов: "Чурапчы филиала республикага биир үчүгэй үлэлээһини биллэр. Быһылы үбүлүүдэ-дэ аталарыгар профсоюз рескома көмөлөһүө, улуус дьаһал-та бопсрутотун ууруу, тэрээһини көмөлөһүө диян эрэнэ-бит", — дьэбэ. Улуус баһылыга А. Т. Ноговицын олох-дьаһах коммунальнай сулууска филиала улууска биир улахан тэ-рилтэ, кыһыны туорааһынга олус улахан оруоллаах дьэбэ. Кэлин кэмгэ филиал итинэн хааччылыыта биллэр-көстөр ситиһиллэрдэрин бэлэтээбэ. Сүһүнүн, олорор, үлэлэр объекттары сылааһынан хааччылыы түбүбүтүн эттэ. Аны-гы кыстыгы көрүүгэ кырыы улаастаттар, чуолаан Урэх-Күөрөгэ, Бөрөгө санга хоньолунай тутар, Түөһүгэ хоньолунай өрөмүөнүн ыттарар былааннаахтарын, чааһынай дьэ-лэ-ри иттир систимэ-рэ холбоһунта улахан үлэни былаанна-абыттарын хайраата.

Иккис, "Тыа хаһаайыстыбатын үлэлэригэр 2014 сыл 4 ыйын түмүгүн уонна иһини сорустар" бопсурооска тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кылаабынай зоотехника М. Н. Макарова информацията истилиннэ. 4 ый түмүгүнэн улуус үрдүнэн үүтү ыһын былаана туолан иһэр. Ордук үчүгүйдик Төлөй, Соловьев, Чакыр нэһиликтэ-рэ үлэлэти-лэр, хаалылаахтарынан Болтоно, Чурапчы, Хайахсыг нэһиликтэ-рэ буолаллар. Сири кытары үлэ мөлтөө бөлө-гөтүнэ. Барыта 1923 гектарга ыһыы ыттыллылар. Бу күнү-р-гэ сик саппарыта бүтөн эрэр, сотору ыһыыга кэрилли-хтээх Ордук элбэх ыһылаахтарынан "Дьөгөһөй", "Ком-плек" баһынай хаһаайыстыбалара, "Куола" ИХПК бу-даллар. Сүһү илтигиттэр эдэр фермердэр үөскээн эрэллэ-рэ иһиллэбэ эрэл үөскэтэр. Быһыл Чурапчы улууттан кинилэр республикага грант ыттылар, үлэлэрэ түмүктээх буолара кэтэһиллэр.

Үһүс бопсуроонунан "Улууска биллэриллибит икки ый-даах санитарнай ыһыһык түмүгэ" көрүлүннэ. Инфор-мация административнай хамыһыыга сэрэгтээ-рэ Н. С. Но-говицына өнөрдө. Рейдэлэр түмүктэринэн 32 админист-ративнай нэһиликэ аахта оһоһуллубут, сорохторугар ыстараап-тар түһэриллибиттэр. Улуус кэбинетин ураты 9 нэһилик-кэ бэрэбэрэ-кэ ыттыллыбыт. Сыбаалкалар хайа да нэһилик-кэ ирдэбилтэ эппиэттээбэттэр. Ыраастаны улуус үрдүнэн сөпкө ыттыллыбыта, субьютунуулар тэрээһиннээхтик барытара бэлэттэннэ. Ол эрээри, биридмэлээн чааһынай ыттар, сорох тэригэлэр тастара көрдөөр, ону туоратар дьаһаллар ыттылаллар наадата этилиннэ.

Төрдүһүнэн, аны сайын улуус кэбинет Хостово нэһили-кэ тэриллэбитэ 100 сылыгар, Г. И. Макаров-Дьуон Дьаһылы тэрэбүтэ 100, Кытаанах орто оскуолата тэриллэбитэ 100 сыллаах үбүлүүдэригэр аналлаах ыһаагы ытты туһунан бопсуроос көрүлүннэ. Информацияны улуус баһылыгын со-циальнай бопсуроостарга солбуйааччы О. Ф. Петрова өнө-рдө.

Босһинээн, "Мэһэйэ (барьера) суох эйгэ" программа ологуран, Чурапчы улууттар объекттары паспортизация-лааһын туһунан бопсурооска информацияны социальнай юмүскэллээх буолуу управлениетын салайааччыта Л. В. То-сукаева өнөрдө. Улууска барыта 1367 инбидит баар. Кини-лэр улуус тэригэлэригэр, ыттылар дьаһалларга мэһэйэ суох сылдьалларыгар усулуобуйа оһоһулуохтаах. Элбэхтэ сылдьар, наадаларын ситиһэр, сыһыанар тэригэлэригэр, объекттарга эби оһоһуулар барыахтаахтар, паспортизация ыттыллыахтаах. Итигэр испиһэктэринэн туох оһоһулу-охтаага чуолкайданна.

Көрүлүбүт бопсуроостарга тустаах быһаарыллар ыттыллылар.

Алексей СЛЕПЦОВ.



Сибэкки бырааһынньыга

Ыйым 16 күнэ. Сарсы-ардагтан сайынтылыы сыла-ас, чабыһай күнүгэ. Бу күн Сибэкки бырааһынньыга дьон аатынан сыл ахсын ыттыллар сибэкки эгэлгэтин, оҕуруот аһын рассадатын арааһын атыһылыр дьаарбанта кини болуоссакка элбэх кинини түмтэ.

Бу бырааһынньыгы 1997 сыллаахха улуустаагы кини библиотека аан бастаан тэрий-эн ыттыла. Бастагы сылларга библиотека иннигэр, ардахтаах күн библиотека иһигэр ыттыл-лара. Кэлин улуустаагы дьэ-кэргэн уонна оро-аймаах дьа-лаларын отделын салайыт Мария Тимофеевна Ноговицы-на бу тэрээһини кэргэтэр сыл-тан кини болуоссакка ыттарга этиһиллэригэр, ону оччолорго улуус баһылыгын социальнай бопсуроостарга солбуйааччы Степан Анатольевич Саргыда-ев өйөөн, болуоссакка ыттыл-лар буолбута. Бу дьаһалта Чу-рапчытаагы почтамыт уонна "Сага олох" РИХ кыттыһан, хаһыакка суругууну ыттан, тэрээһин сүрдөөх көхтөөхтүк ыттыллар буолла. Быһыл күнэ да үчүгэй буолан, элбэх аты-лааччы да, атылаһааччы да кэлбит "Улыба" үһүһаан кы-рачаан итиллээччилэрэ



көрбүт-истибит эрэ кини сүргэтэ көтөбүлүр хомойор хоһооннору ааһан, ылбаай ырыалары ыттан, бырааһын-ньыгы кэргэттилэр. Сыл ах-сын тэрийээччилэр улуус-таагы дьэ-кэргэн уонна оро-ай-маах дьа-лаларын отдела (Т.П. Бушкова), кини библиотека (В.А. Платонова) саамай көхтөөх кыттааччыларга анал ааттары олохтуур, бэлэхтэри туттаргылар. Быһыл маньык анал ааттар олохтоннулар: "Быйаһаах тизгэн-дьэ-кэргэн уйгута" — Михаил Се-менович, Светлана Власовна Ег-оровтар (Чурапчы нэһ.), "Сибэ-ки-олохтут кэргэлэ" — сибэ-

Анастасия Гаврильевна Поисе-ева ылан үөрдэ-көттө.

Сибэкки бырааһынньыга олорор түөлбөтин сибэкки-нэн сибэиргэ, талааы олордо-го, көөрдөргө, дьэ-кэргэн оҕу-руот аһын үүннэрэргэ уонна олохтоох "Сага олох", респу-блика хаһыаттарыгар суруттар-гарга көрүлүүр. Бырааһын-ньыстан элбэх кини наадылар расадаларын атыһаһан, сөбүлүүр хаһыаттарыгар, су-рунаалларыгар суруттаран, астынан тардыһылар.

Наталья ЗАХАРОВА.

И. Баранович хаартыскага түһэриитэ.

НЬУРГУҔУН ТОЙУГА

Төлөй нэһиликтэ олохтоох библиотека, би-блиотекары Екатерина Ксенофонтова, оскуола үлэлитэ Наталья Гуляева салалталарынан "Утум" эбээлэр түмүкүлэрэ алын кылаас оҕо-лоругар кыһын устата, ый ааһы араас бизэрдэри, куокурустары былааннаахтык ыттан кэли-лэр.

Сандал саас илдьитэ ньургуһун күнүгэр ана-ан алын кылаас оҕолорун балаһыта ыттырды-лар. Алаады, саламаат астаан оҕолору күндүлэ-эттилэр. Эрдэттэн оҕолор ньургуһуну хайдах өйдүүллэринэн араастык оҕорон арыланнар күрэхтэстилэр. Ордук үчүгүйдик Айна Кузьми-на, Аида Хоютанова, Эрал Захаров, Таня Смир-никова, Намыына, Сайыына Максимовалар

оҕорбут ньургуһуннара тэннээхтэрин булбаты-лар. Аан дойдуну анааран, ньургуһун туһунан иһитиннэрилли Екатерина Ксенофонтова өнө-рдө. 3-с кылаас кыргыттары "Ньургуһуннар" дьэ-кэргэн ньургуһун туһунан ырыа, көрдөөх куо-курустар ыттыллылар. Кыһылаахтар би-ригэринэн наараадаланылар.

Кэлэр үөрэх дьылыгар "Утум" эбээлэр түмүкүлэрэ анал программа оһоһон үлэллэр бадалаахтар. Оҕолор илилэрин сылааһын иһигэр оҕорбут оһоһуктара олохтоох библиоте-кага хаалла.

Екатерина КСЕНОФОНТОВА.

Автар сурутор ишләр оңко
редакция пәвәдетләр мөһрән оң
түһәр булалык. Сурула мөһләр
чәһләр ырдәмәстәһләр
ишләһ-оһн автар тус бәһәһ оңко.